



Crna Gora

JU Dom starih „Pljevlja

Broj: *01-1051*

Datum: *22.07.2019. god*

PRAVILNIK

ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

[Handwritten signature]

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, broj 49/17), Upravni odbor Javne ustanove Dom starih „Pljevlja“, na sjednici od 18. jula 2019. godine, donio je:

P R A V I L N I K
ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI
I.UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje način pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti, u JU Domu starih „Pljevlja“ (u daljem tekstu naručilac).

Član 2

Za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti do 15.000,00 eura, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti do 30.000,00 eura, (u daljem tekstu: nabavka male vrijednosti) ako za tu nabavku naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), naručilac zahtjev za dostavljanje ponuda dostavlja najmanje trojici ponuđača.

U izuzetnim slučajevima kada zbog specifičnosti roba, usluga ili radova, kao i ograničenosti tržišta nije moguće obezbijediti tri potencijalna ponuđača zahtjev za dostavljanje ponuda može se dostaviti i manjem broju ponuđača.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, nabavku procijenjene vrijednosti do 5.000,00 eura, naručilac može realizivati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture jednog ponuđača.

Član 3

Postupak nabavke male vrijednosti se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki i to: načela ekonomičnosti i efikasnosti, obezbjeđenja konkurenčije, transparentnosti i ravnopravnosti.

Član 4

Naručilac ne smije tokom finansijske godine da podijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jednu cjelinu sa namjerom izbjegavanja primjene postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom.

Naručilac može da pokrene postupak nabavke male vrijednosti ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom.

Član 5

Naručilac će u pogledu sukoba interesa na odgovarajući način primjenjivati odredbe člana 16 i 17 Zakona.

Član 6

Predmet nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava uporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni. Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.

U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično).

Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

Član 7

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti određena u trenutku početka postupka nabavke male vrijednosti. Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodatu vrijednost (PDV-om).

II. PRAVILA POSTUPKA

Član 8

Postupak nabavke male vrijednosti pokreće se Odlukom u pisanim obliku koju donosi ovlašćeno lice naručioca Obrazac A koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Odluka sadrži:

- podatke o naručiocu
- vrsta i opis predmeta nabavke,
- procijenjena vrijednost nabavke,
- izvor obezbjeđenja sredstava,
- druge podatke od značaja za nabavku.

Član 9

Postupak nabavke male vrijednosti sprovodi službenik za javne nabavke naručioca.

Zadatak službenika za javne nabavke je da pripremi zahtjev za dostavljanje ponuda, uputi zahtjev za podnošenje ponuda, javno otvari ponude, sastavi zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, pripremi prijedlog obaveštenja o ishodu postupka male vrijednosti, a ako se postupak obustavi, da pripremi prijedlog obaveštenja o obustavi postupka javne nabavke, čuva dokumentaciju, vodi evidenciju sprovedenih postupaka nabavki male vrijednosti i organu uprave nadležnom za poslove javnih nabavki dostavi izvještaj o sprovedenim nabavkama male vrijednosti i zaključenim ugovorima.

Član 10

Naručilac može odrediti procijenjenu vrijednost nabavke male vrijednosti za robu, usluge i radove koja će se realizovati prikupljanjem ponuda od više ponuđača, upoređivanjem pristiglih ponuda po kriterijumu najniže cijene ili po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.

Prikupljanje ponuda iz stava 1 ovog člana, sprovodi se na osnovu zahtjeva naručioca za dostavljanje ponuda, koji sadrži podatke sadržane u Obrascu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Naručilac će zahtjev iz stava 2 ovog člana uputiti ponuđačima faxom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Ponuđač kojem je dostavljen zahtjev iz stava 2 ovog člana dužan je da u pisanom obliku, na odgovarajući način, potvrdi prijem zahtjeva.

Član 11

Naručilac može u zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti da utvrdi obavezu dostavljanja garancije ponude u cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, garanciju za dobro izvršenje ugovora, garanciju za avansno plaćanje i drugu garanciju.

Član 12

Tehničke karakteristike ili specifikacije su, u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio Zahtjeva. Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije u skladu sa članom 50 Zakona.

Ispunjeno obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke utvrđenih Zahtjevom, ponuđač može da dokazuje pisanim izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću. Obrazac izjave iz stava 2 ovog člana čini sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Član 13

Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda su:

- 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili
- 2) najniža cijena.

Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologija načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumu.

Član 14

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog obrazloženja.

Član 15

Ponuda je izjava pisane volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenima u Zahtjevu.

Ponuđači su u obvezni ispuniti sve zahtjeve tražene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Cijena ponude mora biti:

- izražena u eurima, sa posebno iskazanim PDV-om,
- napisana brojkama,
- iskazana sa uračunatim troškovima i popustima.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je menjati.

Naručilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji računska greška. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3%, naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku tri dana od dana prijema obavještenja o utvrđenoj računskoj grešci potvrdi prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijenjena kao neispravna.

Član 16

Način dostavljanja ponuda određuje se u Zahtjevu kao i rok za dostavljanje ponuda koji ne smije biti kraći od tri radna dana.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponude se dostavljaju u pisanim oblicima, na crnogorskom jeziku, neposrednom predajom na arhivu naručioca, u zatvorenoj koverti na kojoj je na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Član 17

Otvaranje ponuda u postupcima nabavki male vrijednosti je javno.

Službenik za javne nabavke koji sprovodi postupak nabavke male vrijednosti ne sačinjava zapisnik o javnom otvaranju ponuda već sve podatke o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda unosi u zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda na Obrascu 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Postupak pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obavještenja o ishodu postupka.

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, kao najpovoljnija ponuda biće izabrana žrijebanjem, u skladu sa članom 104 Zakona.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Nakon sačinjenog zapisnika o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, službenik za javne nabavke podnosi predlog obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom, na saglasnost ovlašćenom licu naručioca.

Član 18

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti sačinjava se na Obrascu 3 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti naručilac je obvezan, u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način (faxom, redovnom ili elektronskom poštom).

Naručilac izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci. Ukoliko naručilac ocijeni da nijedna ponuda ne zadovoljava uslove predviđene u Zahtjevu, postupak male vrijednosti će se obustaviti i eventualno obnoviti zahtjev za nabavku.

Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Član 19

Ugovor o nabavci male vrijednosti zaključuje se sa izabranim ponuđačem u roku od 15 dana od dana kada je izabrani ponuđač primio obavještenje o ishodu postupka. Ugovor potpisuje ovlašćena osoba naručioca ili osoba koju ona ovlasti.

Obavještenje o zaključenom ugovoru o nabavci male vrijednosti i obavještenje o obostavljanju postupka nabavke male vrijednosti, naručilac objavljuje na svojoj internet stranici.

III. POSTUPAK NABAVKE DIREKTNIM IZBOROM

Član 20

Za predmete nabavke male vrijednosti procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 5.000,00 eura sa PDV-om, za robu, usluge i radove nabavka će se realizovati direktnim prihvatanjem predračuna/profakture ili ugovora u zavisnosti od predmeta nabavke (npr. kod sukcesivnih nabavki, intelektualnih usluga i slično) ili drugog odgovarajućeg dokumenta, nakon saglasnosti ovlašćene osobe naručioca. Postupak nabavke male vrijednosti profakturom/predračunom sprovodi se na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurenčije, načela transparentnosti postupka javne nabavke i načela ravnopravnosti.

IV. EVIDENCIJA I IZVJEŠTAVANJE O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI

Član 21

Službenik za javne nabavke čuva dokumentaciju, vodi evidenciju sprovedenih postupaka nabavki male vrijednosti i organu uprave nadležnom za poslove javnih nabavki dostavlja izvještaj o sprovedenim nabavkama male vrijednosti i zaključenim ugovorima u skladu sa članom 117, 118 i 119 Zakona i Pravilnikom o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nabavkama male vrijednosti i hitnim nabavkama.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Sve izmjene i dopune ovog pravilnika donose se na isti način kao i ovaj pravilnik.

Član 23

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sprovođenju postupaka nabavke male vrijednosti br. 01 – 28/1 od dana 4. 04. 2018. godine.

Član 24

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE DOM STARIH „PLJEVLJA“



Naručilac _____
Broj _____
Datum _____

OBRAZAC A

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17 i 54/17), ovlašćeno lice (naziv naručioca) donosi

**ODLUKU
o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti**

1. (naziv i sjedište naručioca) pokreće postupak hitne nabavke za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke).

2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su (izvor sredstava).

3. Postupak hitne nabavke sprovešće službenik za javne nabavke u roku od dana od dana donošenja ove odluke.

...

Obrazloženje

Ovlašćeno lice naručioca _____
(potpis ovlašćenog lica)

M.P.

Naručilac _____
 Broj _____
 Datum _____

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ____), _____(naručilac) _____ dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac:	Lice/a za davanje informacija:
Adresa:	Poštanski broj:
Sjedište:	PIB:
Telefon:	Faks:
E-mail adresa:	Internet stranica:

II Predmet nabavke:

- robe
- usluge
- radovi

III Opis predmeta nabavke:

--

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om _____ €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

--

VI Način plaćanja

--

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

--

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena brojbodova

ekonomski najpovoljnija ponuda, saslijedeći podkriterijumima:

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> kvalitet | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> obezbjeđenje rezervnih djelova | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> post-garantno održavanje | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike | brojbodova <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> _____ | brojbodova <input type="text"/> |

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od _____ do _____ sati, zaključno sa danom _____ godine do _____ sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi _____.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi _____.
- elektronskim putem na meil adresu _____.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

--

XI Druge informacije

--

Službenik za javne nabavke

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca

Naručilac _____
Broj _____
Mjesto i datum _____

OBRAZAC 2

ZAPISNIK
O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA
podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponudabroj _____ od _____ godine za
nabavku (opis predmeta nabavke)

Službenik za javne nabavke _____, nakon izvršenog prijemaprstupila/o je pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, (navesti dan i godina početka rada).

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redoslijedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

Ime ponuđača	Sjedište ponuđača	Način dostavljanja ponude	Vrijeme dostavljanja ponude

Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:

Pregled i ocjena ponuda:

Ispravne ponude: (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Neispravne ponude: (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Vrednovanje ponuda:

Službenik za javne nabavke je izvršio vrednovanje ispravnih ponuda:

po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača _____, za ponuđenu cijenu od _____ eura, dodijeljeno _____ boda/ova;

- 2) Ponudi ponuđača _____, za ponuđenu cijenu od _____ eura, dodijeljeno
_____ boda/ova;
3) ...

Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumima:

- 1) podkriterijum 1 _____ broj bodova _____
2) podkriterijum 2 _____ broj bodova _____
3) podkriterijum 3 _____ broj bodova _____
.....
Ukupno 100 bodova

Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Nazivponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
2. (Nazivponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
3. (Nazivponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
4.

Prijedlog ishoda postupka:

Službenik za javne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

- (naziv ponudjača) kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od _____ eura;
 obustavljanje postupka nabavke male vrijednosti.

Službenik za javne nabavke: _____ (*ime i prezime*) _____, _____ (*svojeručni potpis*) _____;

Saglasan sa predlogom:

Ovlašćeno lice naručioca : _____ (*ime i prezime*) _____, _____ (*svojeručni potpis*) _____;

Popis priloga:

Predlog Obavještenja o ishodu postupka.

Naručilac _____
Broj _____
Mjesto i datum _____

OBRAZAC 3

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac:	Kontakt osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj:
Telefon:	Faks:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa (web):

II Predmet nabavke:

- robe,
- usluge,
- radovi.

III Opis predmeta nabavke:

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om _____ €;

V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

- obustavljanje postupka nabavke ili
- izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
2. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
3. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
4.

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač:	Kontakt-osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj (PIB):
Telefon:	Fax:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa:

IX Cijena najpovoljnije ponude

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

- će zaključiti ugovor
 će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

Službenik za javne nabavke

Odgovorno lice naručioca – starješina
Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću:

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P